

PHATLALATSO YA WITS KA COVID-19

Ntjhafatso ya 13: Maemo a ho sebetsa bakeng sa basebetsi ho tloha ka la 20 ho isa ho la 30 March 2020- Yunivesithi ya Wits

Molaetsa o tswang ho sehlopha se phahameng sa ditsamaiso Yunivesithing ya Wits ka maemo a ho sebetsa a basebetsi Nakong ya kgefutso.

Dumelang Basebetsi mmoho

Re phela Nakong e boima e satsejweng mme le tjhsumetso e matla ya kokwanahloko ya khorona COVID-19 naheng ya rona le khemphaseng ya rona e tla utlwahala ka botlalo matsatsing a tla latela.

Tsena ke dinako tse sa tlwaelehang, tse hlohang mehato e sa tlwaelehang, e hlohang boitlamo ba rona ba ho sebetsa mmoho ho netefatsa thahaselo ya rona e kopanetsweng le polokeho.

Sehlopha sephahameng sa tsamaiso (SET) Yunivesithing ya Wits se kopane kajeno mme sa buisana ka maemo a basebetsi nakong ya matsatsi a leshome a latelang (20 March – 30 March 2020). Sehlopha sephahameng sa tsamaiso (SET) se beile tse latelang:

- E be basebetsi ba bohlokwa ba ditsamaiso tsa univesithi batshwanetseng ho tla mosebetsing
- Barutisi, ditsebi le basebetsi ba botsamaisi ba ofisi ba tlameha ho sebeletsa hae moo ho kgonehang, mme
- ka lebaka la mofuta wa mosebetsi oo ba o etsang, hlokomel hore basebetsi ba bang ba ka sitwa ho sebetsa nakong ena.

Sehlopha sephahameng sa ditsamaiso (SET) e boetse e hlakisitse dipotso tse latelang ho tswa ho basebetsi

Potso: E ka ba Yunivesithi e kwetswe?

Karabo: Thje. Yunivesithi ha ya kwala- kgefutso ya kotare ya pele e tlisitswe pele mee e tla qhobeha ho fihlela ka la 30 March 2020. Re arabela phephetso ya naha ya lefapa la bophelo, mme re tlameha ho tswela pele ka mosebetsi le ha e kaba ke ho tloha dibakeng tse fapaneng moo ho kgonehang. Lebaka la ho kwala ha se ho emisa mosebetsi, empa ke ho netefatsa hore re na le palo e nyane ya batho ba bokellaneng sebakeng se le seng ka nako e le ngwe.

Posto: Ho etsahalang ka la 30 March 2020? Hobaneng letsatsi lena le sa tsamaellane le phatlalatso e entsweng ke Letona la thuto e phahameng?

Karabo: Yunivesithi e santsane e le kgefutsong ho fihlela ka la 30 March 2020. Letsatsi leo ho tlo bulwang yunivesithi le mokgwa wa teng di tla laolwa ke:

- Boemo ba sewa sena sa COVID-19,
- ho ikamahanya le ba bang lefapeng lena
- le ditukisetso tsa lenaneo la thuto le tla tsamaiswa inthaneteng

Re tla buisana le basebetsi le baithuti nakong ya beke e tlang mabapi le letsatsi le nepahetseng leo ho tla bulwang yunivesity, le mokgwa oo re bulang ka ona. Hajwale, ntle le

puisano e tswang mekgeng e meng, Yunivesithi e kene phomolong ka molao ho fihlela ka la 30 March 2020.

Potso: Ke mang a lokelang ho itlaleha mosebetsing ka seqo?

Karabo: Basebetsi bohle ba bohlokwa ba ditsamaiso tsa Yunivesithu ba tlameha ho tlaleha ka seqo ho ya ka moo ba laetsweng ke baokamedi kapa setho sa SET hore ditshebeletso tsa bohlokwa di tswelopele (jwalo ka mesebetsi ya ho lefa mekgolo) le ho itukisetsa ho nka lenaneo la thuto inthaneteng kotara e latelang.

Potso: Basebetsi ba bohlokwa ba ditsamaiso tsa Yunivesithi ke bafe?

Karabo: Lenane la mabitso a basebetsi ba bohlokwa le bokelletswa ke baokamedi mme le arolletswa Sehlopha sephahameng sa ditsamaiso (SET). Maloko a SET a tla arolelana lenane lena le dihlooho tsa dikolo tse amehang le baokamedi mme ba tla lefitsetsa ho basebetsi ba lokelang ho itlaleha khempaseng le basebetsi ba lokelang ho sebetletsa hae. Ha e be basebetsi ba kopuwa ho tla khempaseng ke baokamedi ba bona, ba lokela ho mamela ditaelo tsena. Haeba basebetsi bahloleha ho latela ditaelo tsena, ho tla sebetsa mekgwa e tlwaelehileng ya dikamano tsa basebetsi. Barutisi ba tlameha ho tswella pele ho sebetletsa hae.

Potso: Na ke lokela ho sebetletsa hae?

Karabo: Ee. Yunivesithi ha ya kwalwa mme kgefutso ena ha se matsatsi a phomolo a lefellowang. Mang kapa mang ya kgonang ho sebetsa a le hae, o kgothalletswa ho etsa jwalo ka tumellwano le baokamedi wa hao le setho se loketseng sa SET.

Potso: Ke morutisi, na ke lokela ho itlaleha khemphasing?

Karabo. Barutisi/ditsebi tsa thuto di hloka hore disebetse ka ditokisetso tsa kotara ya bobedi ho tloha hae, le ho rala lenaneo la thuto le tla kena inthaneteng ha e ba ho hloka hloka. Bafuputsi ba nang le diteko tsa nako e telele kapa tse tibileng kapa tsa mofuta o jwalo di ka tla khempaseng empa ba tlameha ho utlwisisa hore ha ho no ba le ditshebeletso tsa ho hlwekisa, ho rekiswa ha dijo le ditshebeletso tse ding tse fumanehang.

Potso: Na basebetsi ba dumelletswa ho etsa kopo ya phomolo?

Karabo: E seng hajwale. Le ha ho le jwalo, baokamedi bohle ba lokela ho boloka lenane la bohle ba tlang ofising le ho ngola bopaki ba mesebetsi oo basebetsi ba bona ba o etsang hae. Ditaba tsohle tse amanang le matsatsi a phomolo le maemo a ho sebetsa nakong ena di tla rarollwa ke lefapa la rona la Finance, Human Resources and Legal Division, dipuisanong le diyuniyoni le ba bang ba nang le seabo, ka tumello ya lekgotla.

Potso: Ke entse kopa ya phomolo. Na e tla ameha jwang?

Karabo: Matsatsi a phomolo kapa kgefu a ntse e le teng mme a keke a ameha ka tsela efe kapa efe.

Potso: Na ke tla lefuwa pheletsong ya March 2020?

Karabo: Ee. O tla lefuwa ka la 25 March 2020. Distayiphente le dikopo tse amanang le tsona di tla lefuwa. Diteboho ho bao batla netefatsang hore tsohle tsena di a etsahala.

Potso: Ho etsahala eng ka ditshebeletso tsa tsamaiso Yunivesithing ya Wits?

Karabo: Tshebelletso tsohle tsa tsamaiso ka hare ho Yunivesithi di tla qala ho tloha ka la 30 March 2020, qeto e ntse e lokelwa ho etswa. Dinyehelo tsohle tsa tsamaiso matsatsing a 10 a latelang diatolositswe ho ya kgweding ya April, kapa ho ya ka ha ho hlokahala.

Potso: Ke thekinoloji efe eo re ka e sebedisang ha re le hae?

Karabo: Lebella puisano e tswang ho Wits ICT hosane ka ditshebetso tse nepahetseng tse ka fumanwang ke basebetsi le baithuthi ho kenyelletsa lelearning management systems, Microsoft Office 365 (Teams e na le thuso), Wits virtual private Network mmoho le The Online Meeting Technology, tsohle tsena diafumaneha, mme basebetsi le baithuthi ba ka difumana.

SEPHETHO

Re phela nakong e thata mme re etsa sohle tse matleng a rona ho boloka ditho tsa setjhaba sa Wits le setjhaba sa rona se bolokehile ka hohle. Re na le monyetla wa ho ba karolo ya projeke ena, ho inehela nakong ena ya tlhokahalo, re rahe dikarohanyo mahareng a rona mme re kopane re le setjhaba otl'a sewa sena. Ha bohle re bapale karolo ya rona.

Sehlopha se Phahameng sa Ditsamaiso

19 March 2020